

Broj 53704-21
Podgorica, 31.12.2021 god.

Ugovor o donaciji

Crna Gora
KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Broj 03/01- 34498/1
Podgorica, 31.12.2021

Zaključen dana 31.12.2021. godine, u Podgorici između:

1. Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica, PIB 02239108, Bulevar revolucije 17, Podgorica, koju zastupa glavni izvršni direktor Kamarasi Tamás (u daljem tekstu: Banka), sa jedne strane i
2. Klinički centar Crne Gore, PIB 02015366, ul. Ljuljanska bb Podgorica, Crna Gora, koji zastupa direktorica dr Ljiljana Radulović (u daljem tekstu: Primalac donacije).

Zajednički naziv za Banku i Primaoca donacije u ovom Ugovoru je Ugovorne strane.

Ugovorne strane su se sporazumjele o sljedećem:

Uvodne odredbe

Član 1

U skladu sa Pismom o namjeri Banke, a na osnovu Zahtjeva Pimaoca donacije, Ugovorne strane su postigle saglasnost o donaciji hirurških instrumenata, i to:

1. Dorsey grasper forceps 5mm 310mm, 1 komad, vrijednosti 513,57€ bez PDV-a, 621,42€ sa PDV-om,
2. Hool scissors 5mm 310mm, 1 komad, vrijednosti 471,33€ bez PDV-a, 570,31€ sa PDV-om,
3. Atr. uni. fix forceps w/grooves D:5/310mm, 1 komad, vrijednosti 556,68€ bez PDV-a, 673,58€ sa PDV-om,
4. Crile dissecting feps crd 5mm 370mm, 1 komad, vrijednosti 513,57€ bez PDV-a, 621,42€ sa PDV-om,
5. Universal grasper 5mm 310mm, 1 komad, vrijednosti 513,57€ bez PDV-a, 621,42€ sa PDV-om,
6. Peritona scissor with hook 5mm 310mm, 1 komad, vrijednosti 471,33€ bez PDV-a, 570,31€ sa PDV-om,
7. Maryland Fixation and dissecting forceps, curved with cross teething, 1 komad, vrijednosti 706,00€ bez PDV-a, 854,26€ sa PDV-om,
8. Clinching grasper fenest 5mm 310mm, 1 komad, vrijednosti 574,00€ bez PDV-a, 694,54€ sa PDV-om,
9. Lymph node grasper forceps D:5/220mm, 1 komad, vrijednosti 513,57€ bez PDV-a, 621,42€ sa PDV-om,
10. Knot pusher 5mm 310 mm, 1 komad, vrijednosti 112,87€ bez PDV-a, 136,57€ sa PDV-om,
11. Heywood-smith Tissue and swab forceps, distal shaft bent, 1 komad, vrijednosti 641,49€ bez PDV-a, 776,20€ sa PDV-om

za potrebe Instituta za bolesti djece - Operacionog bloka.

Specifikacija opreme koja je predmet donacije, definisana je Informativnom ponudom broj: MV101221 društva „OSMI RED - D“ d.o.o: Podgorica, koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora.

Ukupna vrijednost donacije je 5.587,98€ bez PDV-a, 6.761,46€ sa PDV-om.

Obaveze Primaoca donacije

Član 2

Primalac donacije se obavezuje da će sredstva od donacije koristiti u skladu sa određenom namjenom datog poklona.

Primalac donacije će prijem predmeta donacije iz člana 1 ovog Ugovora organizovati u dogovoru sa dobavljačem, preko Službe za javne nabavke i sa pratećom dokumentacijom, nakon čega će se datom donacijom zadužiti Institut za bolesti djece - Operacioni blok.

Obaveze Banke

Član 3

Banka se obavezuje da će Primaocu donacije obezbijediti donaciju kupovinom hirurških instrumenata od društva „OSMI RED - D“ d.o.o. Podgorica, uplatom u skladu sa Informativnom ponudom broj: MV101221 od 10.12.2021. godine.

Medijske objave

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Banka imati primat u objavi informacije o donaciji u medijima.

Primalac donacije se obavezuje da će prije svake objave o donaciji u medijima koja sadrži izjavu ili pominjanje zaposlenih u Banci, prethodno pribaviti saglasnost Banke.

Komunikacija Ugovarača

Član 5

Ugovarači su dužni da međusobna obavještenja i drugu poslovnu korespondenciju dostavljaju adresiranu na sledeći način:

Crnogorska komercijalna banka AD Podgorica
n/r: gospođa Stela Bošković
81000 Podgorica, Bulevar revolucije 17

Telefon: 020/415-656

Klinički centar Crne Gore
n/r: gospođa Nisera Mekić
Adresa: 81000 Podgorica,
Ljubljanska b.b.
Telefon: 069/184-115

U slučaju promjene podataka iz prethodnog stava Ugovarač kod kojeg je nastupila promjena je dužan da u roku od 3 (tri) radna dana od datuma nastupanja promjene pisano obavijesti drugog Ugovarača.

Etički kodeks

Član 6

Primalac donacije potvrđuje da prihvata i da će primjenjivati etička načela definisana Etičkim kodeksom Banke.

Potpisivanjem ovog ugovora, Primalac donacije izjavljuje da je pročitao Etički kodeks Banke i da prihvata da njegovi zaposleni i podizvođači budu njime obavezani tokom sprovođenja ovog ugovora. Primalac donacije potvrđuje da svako ozbiljno ili ponovno kršenje odredbi Etičkog kodeksa, može rezultirati jednostranim raskidom ovog ugovora od strane Banke.

Sukob interesa

Član 7

Primalac donacije potvrđuje i izjavljuje da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora, ne postoje situacije za koje se zna da predstavljaju sukob interesa u odnosu prema Banci i njenim povezanim licima. Primalac donacije se obavezuje da će obavijestiti Banku, u pisanoj formi, bez odlaganja o bilo kom potencijalnom ili stvarnom sukobu interesa prema Banci i otkriti taj sukob. Primalac donacije će spriječiti da sukob interesa prouzrokuje negativni uticaj na ispunjenje svojih obaveza iz ovog Ugovora i na interese Banke.

Banka će u svakom trenutku da primjenjuje pravila najbolje prakse i svojih internih propisa u pogledu sprječavanja i/ili izbjegavanja situacije u koja može činiti sukob interesa sa Primaocem donacije i/ili njegovim povezanim licima.

Antikorupcijska klauzula

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da prilikom zaključenja ovog Ugovora nisu obećale ili tražile nagradu, poklon ili neku drugu korist, direktno ili indirektno, bilo kojoj odgovornoj ili ovlašćenoj osobi ili zaposlenom, što bi moglo uticati na donošenje njihovih objektivnih odluka.

Ugovorne strane saglasne su da u svom radu poštuju nulti stepen tolerancije za korupciju.

Korupcija, u najširem smislu, je svaki oblik zloupotrebe povjerenog ovlaštenja radi lične koristi.

Koruptivne radnje podrazumijevaju davanje i primanje mita, kao i sve druge postupke kojima se zloupotrebom ovlaštenja/položaja ostvaruje/pokušava ostvariti korist za sebe ili treću osobu.

Ugovorne strane obvezuju se da će u sprovođenju odredbi ovog ugovora u cijelosti poštovati sve mjerodavne propise i mjere koje se odnose na suzbijanje mita i korupcije (antikorupcijski propisi).

O svakom kršenju ili nepoštovanju obaveze iz ovoga člana jedna ugovorna strana će obavijestiti drugu ugovornu stranu čim sazna za njih. Povrede ovoga člana će predstavljati bitne povrede odredbi ovoga ugovora, a time i opravdan razlog za raskid istoga.

Bankarska tajna, podaci o ličnosti i povjerljivost informacija

Član 9

Odredbe ovog ugovora su povjerljive prirode i predstavljaju poslovnu tajnu.

Banka u skladu sa zakonom obezbjeđuje čuvanje bankarske tajne i podataka o ličnosti.

Primalac donacije ovim putem pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje i prihvata da su sve informacije koje Banka razmjenjuje sa Primaocem donacije u cilju realizacije ovog ugovora povjerljive. Informacije koje Primalac donacije dobije tokom sprovođenja ovog ugovora ne može predati trećem licu na bilo koji način i u bilo kojoj formi bez prethodno pribavljene pisane saglasnosti Banke.

Obaveza povjerljivosti se primjenjuje na Primaoca donacije i nakon isteka važenja ovog ugovora. Primalac donacije i podizvođač snose solidarnu i individualnu odgovornost za povredu obaveze povjerljivosti.

Primalac donacije je saglasan da će čuvati kao povjerljive, bez vremenskog ograničenja, bankarske tajne, tajne podatke o hartijama od vrijednosti, insajderske informacije, povjerljive informacije i poslovne tajne koje mu Banka učini dostupnim te da ih neće učiniti dostupnim nijednom neovlašćenom licu ili koristiti te informacije izvan obima svojih odgovornosti ili u svoju korist ili u

korist trećeg lica, bilo direktno ili indirektno, ili izazvati bilo kakvu nepovoljnu okolnost za Banku ili klijente Banke.

Trajanje Ugovora

Član 10

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme i važi do realizacije obaveza iz članova 2, 3 i 4 ovog Ugovora.

Tumačenje i troškovi Ugovora

Član 11

Ugovorne strane će prilikom tumačenja Ugovora polaziti od načela savjesnosti i poštenja, kao osnovnog načela obligacionih odnosa, imajući u vidu međusobna prava i obaveze u pogledu važećih propisa.

Izmjene Ugovora

Član 12

Izmjene ovog Ugovora mogu se vršiti samo pisanim putem i biće punovažne i obavezujuće Ugovorne strane samo one izmjene koje su sačinili sporazumno u pisanoj formi.

Pod pisanim sporazumom Ugovornih strana smatraju se i sporazumi razmijenjeni između ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana iz člana 15 Ugovora putem e-mail-a i faksa, a koji se naknadno ovjere potpisom ovlašćenog predstavnika uputioca i pečatom Ugovornih strana.

Član 13

Ako poslije zaključenja Ugovora nastupe okolnosti koje u bitnom otežavaju ispunjenje obaveza Ugovarača, Ugovorna strana kod koje nastupe takve okolnosti može tražiti od druge Ugovorne strane izmjenu pojedinih odredbi Ugovora, kako bi se ostvarila svrha Ugovora.

Za preispitivanje odredbi Ugovora i eventualne izmjene neophodan je pisani pristanak druge Ugovorne strane, u protivnom takav zahtjev će se smatrati zahtjevom za raskid Ugovora.

Raskid Ugovora

Član 14

Ugovor se može raskinuti dostavljanjem pisanog obavještenja drugoj ugovornoj strani, uz detaljno obrazloženje razloga iz kojih se Ugovor raskida. Ugovor se ne može raskinuti prije nego što se Ugovorna strana koja je povrijedila neku od odredbi ugovora pisanim putem ne upozori na pravne posljedice neotklanjanja takve povrede (obavještenje o raskidu), uz ostavljanje naknadnog roka za otklanjanje iste koji ne može biti duži od 7 (sedam) dana.

Ugovorna strana koja svojim nesavjesnim postupanjem prouzrokuje štetu drugom Ugovaraču, dužna je da istu nadoknadi po opštim pravilima obligacionog prava.

Rješavanje sporova

Član 15

Sve eventualne sporove koji bi mogli nastati iz ovoga Ugovora ili povodom ovoga Ugovora, Ugovorne strane će pokušati da riješe mirnim putem i sporazumno. Smatra se da spor postoji kada jedna Ugovorna strana drugoj uputi preporučeno pismo sa obavještenjem o sporu.

Ako se spor ne može riješiti mirnim putem, za rješavanje istog nadležan je stvarno nadležni sud u Podgorici.

Stupanje Ugovora na snagu

Član 16

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Primalac donacije potvrđuje da se upoznao sa sadržinom Opštih uslova poslovanja sa eksternim partnetima Banke, te da isti smatra obavezujućim.

Potpisima na ovom Ugovoru Ugovorne strame potvrđuju da su pročitali i razumjeli odredbe Ugovora, te da Ugovor i njegove odredbe predstavljaju izraz njihove slobodne i ničim ograničene ili nametnute volje.

Za sve što je predviđeno ovim Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o Obligacionim odnosima.



Završne odredbe
Član 17

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) primjerka istovjetnog teksta, od kojih Ugovaračima pripadaju po 2 (dva) primjerka.


UGOVORNE STRANE

Banka

Glavni izvršni direktor,

Izvršni direktor



Klinički centar Crne Gore

Direktor.



Klinički centar Crne Gore
n/r direktirice Centra za nabavku, gospođe Nisere Mekić

Broj 53846/21
Podgorica, 20.12.2021 god.

Predmet: Pismo o namjeri

Crna Gora
KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
Broj 03/01- 54933
Podgorica, 21.12. 2021 g.

Poštovana gospođo Mekić,

Nastavljajući dosadašnju praksu društveno odgovornog poslovanja, a imajući u vidu tradiciju i darivanja Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore, Crnogorska komercijalna banka je prepoznala potrebu da i u ovoj godini obezbijedi opremu neophodnu za nesmetano funkcionisanje Kliničkog centra Crne Gore i u okviru njega Instituta za bolesti djece.

Stoga, ovom prilikom iskazujemo namjeru da Vam putem donacije u iznosu od 6.761,46€ pružimo podršku kupovinom medicinske opreme za potrebe operacionog bloka Instituta za bolesti djece. Medicinska oprema koja je predmet donacije, precizirana je u skladu je sa Informativnom ponudom broj: MV101221 društva „OSMI RED - D" d.o.o. Podgorica, koju dostavljamo u prilogu.

Ukoliko i sa Vaše strane postoji interesovanje da saradnju nastavimo realizacijom donacije, pozivamo Vas da istu ozvaničimo potpisivanjem Ugovora o donaciji.

S poštovanjem,

za Glavni izvršni direktor



za Izvršni direktor

